

NACRT

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 27 tačka 10 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" 2/18, 34/19 i 38/20) i člana 35 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Šavnik („Sl.list CG - opštinski propisi", br. 31/18), Skupština opštine Šavnik na sjednici održanoj dana _____ 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o sufinansiranju sanacije fasada i zamjene krovova stambenih zgrada u Šavniku

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinansiranje sanacije fasada i zamjene krovova stambenih zgrada u Šavniku (u daljem tekstu: pravo na sufinansiranje), način i uslovi za dobijanje pomoći, kao i visina pomoći.

Član 2

Opština sufinansira sanaciju fasada i zamjenu krovova, jer su postojeće fasade i krovovi oštećeni i dotrajali ali i zbog veće energetske efikasnosti.

Član 3

Pravo na sufinansiranje imaju skupštine vlasnika stanova u stambenim zgradama u Šavniku (u daljem tekstu: skupština stambene zgrade).

Član 4

Postupak ostvarivanja pravo na sufinansiranje pokreće se prijavom na javni poziv koji raspisuje nadležni organ.

Komisija koju imenuje predsjednik Opštine određuje stambene zgrade na kojim će se izvršiti sanacija fasade i zamjena krovova u skladu sa javnim pozivom u okviru sredstava predviđenih za ovu namjenu.

Član 5

Iznos sredstava sufinansiranja je 60% ukupne predračunske vrijednosti radova i materijala.

Upravnici stambenih zgrada kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje prije isplate sredstava sklapaju ugovor sa predsjednikom Opštine, u kojem se skupštine stambenih zgrada obavezuju da ukoliko ne izvrše sanaciju fasade ili zamjenu krova, vrate Opštini odobreni iznos uvećan za zakonsku kamatu.

Iznos iz stava 1 ovog člana se uplaćuje na žiro račun skupštine stambene zgrade ili na žiro račun lica koje je izvršilo radove.

Član 6

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj: 01-030-_____
Šavnik, _____ 2021.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE ŠAVNIK
P R E D S J E D N I C A
Nadežda Kotlica, s.r.